

観測点	St.No.	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18			
	Lat.N Lon.E	33° 22.98' 134° 15.26'	33° 20.94' 134° 18.21'	33° 17.69' 134° 22.83'	33° 23.47' 134° 28.60'	33° 26.66' 134° 24.01'	33° 29.75' 134° 19.44'	33° 35.66' 134° 25.06'	33° 32.54' 134° 29.64'	33° 29.38' 134° 34.12'	33° 34.66' 134° 39.84'	33° 38.12' 134° 35.20'	33° 41.32' 134° 30.68'	33° 45.59' 134° 37.74'	33° 42.52' 134° 42.38'	33° 39.30' 134° 47.03'	33° 43.91' 134° 53.76'	33° 46.89' 134° 49.67'	33° 49.27' 134° 45.87'			
観測日時	観測月日	4/19	4/19	4/19	4/19	4/19	4/19	4/18	4/18	4/18	4/18	4/18	4/18	4/3	4/17	4/17	4/17	4/17	4/17			
	開始時分 終了時分	11:26 11:38	11:58 12:17	12:46 13:10	14:30 14:48	15:13 15:29	15:54 16:04	10:18 10:30	10:58 11:09	11:40 11:56	12:43 12:58	13:26 13:36	14:04 14:12	9:56 10:18	10:14 10:24	10:54 11:05	11:46 12:00	12:27 12:35	12:58 13:05			
水温 ℃	0 m	19.49	19.91	18.85	19.14	19.41	20.22	18.89	20.12	19.96	20.15	20.04	16.53	13.52	18.86	18.78	15.70	16.26	14.39			
	10 m	19.75	19.59	18.57	18.83	19.27	20.00	19.34	20.13	19.97	20.15	20.04	16.47	13.04	18.83	18.92	15.80	16.09	14.94			
	20 m	19.73	19.56	18.66	18.70	19.21	19.90	19.33	18.96	19.96	19.73	19.82	16.41	13.31	17.43	17.46	15.63	15.43	15.12			
	30 m	18.44	18.78	18.63	18.54	18.38	19.78	18.98	18.66	18.59	19.16	18.55	17.55	13.26	16.97	17.10	16.26	16.19	15.16			
	50 m	17.83	17.57	17.29	17.04	17.28	17.55	17.01	17.19	17.27	18.06	17.06			16.83	16.99	16.23	16.33				
	75 m	16.57	16.70	16.44	16.16	16.38	16.58		16.50	16.55	17.15	16.59			16.47	16.66	15.80					
	100 m	16.32	15.69	15.39	15.12	15.97	16.26		15.76	16.07	16.47	16.40				16.03	15.77					
	150 m		14.26	13.37	13.26	13.83				13.71	15.03						15.17					
	200 m		12.40	11.98	11.13	12.17				12.01							13.77					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
塩分 P S U	0 m	34.356	34.612	34.411	34.505	34.588	34.651	34.279	34.627	34.603	34.653	34.613	33.386	32.464	34.482	34.473	33.085	33.568	32.896			
	10 m	34.592	34.605	34.397	34.503	34.604	34.643	34.484	34.629	34.606	34.654	34.614	33.433	32.773	34.526	34.542	33.483	33.677	33.416			
	20 m	34.593	34.605	34.445	34.476	34.602	34.648	34.550	34.661	34.604	34.646	34.620	33.767	33.236	34.530	34.332	34.070	33.821	33.590			
	30 m	34.528	34.552	34.493	34.508	34.555	34.640	34.625	34.659	34.569	34.669	34.647	34.367	33.349	34.536	34.467	34.458	34.208	33.659			
	50 m	34.478	34.574	34.624	34.607	34.514	34.473	34.589	34.594	34.592	34.644	34.603			34.529	34.525	34.575	34.487				
	75 m	34.598	34.607	34.587	34.598	34.608	34.591		34.620	34.616	34.632	34.585			34.583	34.560	34.522					
	100 m	34.589	34.594	34.568	34.554	34.601	34.586		34.598	34.603	34.622	34.596				34.520	34.568					
	150 m		34.519	34.475	34.470	34.498				34.489	34.557						34.545					
	200 m		34.427	34.407	34.363	34.416				34.408							34.488					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
気象・海象	海深 m	481.7	965.2	1217.7	1060.9	291.7	118.9	73.8	161.5	450	217.1	116.7	48.7	53.6	98.2	134.6	271.1	80.3	57.8			
	水色	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	8	5	5	7	6	7			
	透明度 m	23	22	20.5	19.5	18	19	16.5	19	18.5	17	19.5	9	8	17	17	9.5	11.5	11			
	波浪	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	4	2	3	4	4	4	3	3			
	うねり	ENE-1	ENE-1	ENE-3	NE-1	E-1	E-1	SE-1	SE-1	SE-1	SE-1	SE-1	SSE-1	SSE-1	SSE-3	S-3	S-3	S-3	S-3			
	風向 (d)	SE	SE	SE	SSE	S	SE	NW	ENE	NNE	NNE	NNE	N	WSW	NE	NNE	NNE	NNE	N			
	風速 (m/s)	2.1	3.3	3.1	4.6	5.1	5	1.3	5	6.9	9.3	7.8	7.1	3	6.7	6	7	7.6	5.5			
	気温 ℃	18.8	19	18.8	18.8	19	19.4	18	18.5	18.3	18.1	19.3	19.8	14.1	17.4	16.6	16.9	17.1	16			
	雲形				Cs	Cs-St	Cs-St	As-St	As-St	As-St	As-St	As-St	As-St	As-Ns	Cs-Cu	Cs-Cu	Cs-St	Cs-St	Cs-St			
	雲量	0	0	0	3	5	3	10	10	10	10	10	10	10	3	3	4	5	5			
	天気	b	b	b	bc	bc	bc	o	o	o	o	o	o	r	bc	bc	bc	bc	bc			
	気圧 hPa	1012.1	1012.3	1011.9	1011.7	1011.7	1011.6	1005.3	1005.1	1004.4	1003.4	1003.2	1002.5	1012.3	1010.9	1010.6	1009.9	1009.7	1009.7			
流況	10 m	流向 deg	132.9	221.7	22.4	261.6	213.6	349.3	314.2	306	314.1	27.1	36.2	283.3	176.7	159.1	232.1	209.6	198.7			
		流速 Kt	0.6	0.1	0.3	0.9	0.5	0.2	0.6	1.1	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.6	0.4	0.8	0.4			
	50 m	流向 deg	154.6	292	227.8	254.8	196	199.6	94.3	251.9	335	318.5	174	159.2		113.2	118.8	232.1	226.4	231.7		
		流速 Kt	0.6		0.1	0.8	0.7	0.6	0.2	0.5	0.7	0.3	0.1	0.4		0.3	0.7	0.4	0.4	0.3		
	100 m	流向 deg	127.1	274.4	238.9	237.6	213.6			253.6	327.4	324.5					152.4	272.3				
		流速 Kt	0.4	0.2	0.3	0.9	0.5			0.3	0.5	0.3					0.2	0.1				

緯度・経度は世界測地系(WGS-84)採用、無印は C T D (ICTD/DT2000) による (a) S T D (アレック電子AST-1000) による (b)水温計による (c)クロロテック (アレック電子ACL220-PDK) による (?)測器不明